

Zaključen između:

- 1. Prijestonice Cetinje**, koju zastupa Aleksandar Bogdanović, gradonačelnik (u daljem tekstu: NARUČILAC)
- 2. „GEO-SISTEM“ D.O.O. Podgorica**, koga zastupa Miljan Zorić, direktor (u daljem tekstu: IZVRŠILAC).

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza ugovornih strana u cilju pružanje geodetskih usluga, prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga broj 3/13 od 12.06.2013. godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-406/13-747/13 od 19.08.2013. godine i prema ponudi Izvršioca, koja je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, izvršiti u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenju Ponudi br. 013-406/13-535 od 22.07.2013. godine koje čine sastavni dio ovog ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

Ukupna jedinična cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 6.426,00 € (slovima: šestihiljadačetiristotinedvadesetšest eura) a maksimalna cijena koja se može isplatiti je 30.000,00 € (i slovima: tridesetihiljada eura).

U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od **45** dana od ispostavljanja fakture, na žiro račun 550-7700-69 SOCIETE GENERALE MONTENEGRO.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, **o urednom plaćanju dospjelih obaveza**, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 4

Izvršilac je obavezan da izda fakturu u skladu sa cijenom preciziranom u članu 3 ovog Ugovora i sa pozivom na broj ovog ugovora.

Ukoliko Izvršilac ne naznači referentni broj ovog ugovora, ili iz bilo kog drugog razloga faktura bude izdata ili ispostavljena na nepropisan način, Naručilac ima pravo da vrati fakturu Izvršiocu. U ovom slučaju, Izvršilac je u obavezi da izda novu fakturu.

Izvršilac je u obavezi da ispostavi fakturu sa dovoljno detalja, raščlanjenu po stavkama.

III OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- Da će se pri obavljanju povjerenih poslova pridržavati važećeg zakona, normativa i standarda za ovu vrstu poslova i ugovor izvršavati kao dobar profesionalac;
- da usluge pruža kvalifikovanom radnom snagom sa potrebnim iskustvom za ovu vrstu posla;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje.
- da pruži sve neophodne dokaze o ispunjenosti uslova za obavljanje predmetnog posla.
-

Član 6

Naručilac se obavezuje:

- Da će Izvršiocu blagovremeno dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju za izvršenje usluga iz člana 1 ovog Ugovora;
- Da zaduži osobu za kontakt, koordinaciju i eventualne upute tokom izvršenja usluga, koja će biti na raspolaganju, odgovornom licu Izvršioca;
- Platiti fakturu u skladu sa članom 3. ovog Ugovora;
- Naručilac može u pisanoj formi i uz obrazloženje, tokom trajanja ovog Ugovora zahtijevati zamjenu bilo kog lica kog je Izvršilac angažovao na izradi usluga iz člana 1 ovog ugovora. U tom slučaju, a uz prethodnu pisanu saglasnost Naručioca, Izvršilac obezbjeđuje zamjenu drugim licem koje ima uporedivo iskustvo i kvalifikacije. Naručilac ne može neopravdano uskratiti saglasnost.
- da po dogovorenom terminu i planu Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje svih potrebnih uslova za nesmetano obavljanje posla.



IV ROK

Član 7

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, izvršiti u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

V KAZNA ZBOG NEIZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA

Član 8

Ukoliko Izvršilac propusti da ispuni obaveze predviđene ovim ugovorom, iz razloga za koje je odgovoran, Naručilac ima pravo da zahtijeva naplatu kazne za slučaj kašnjenja ili neizvršenje ugovornih obaveza od strane Izvršioca.

Ukoliko Izvršilac neopravdano kasni sa odazivom/ili izradom, Naručilac ima pravo da za svaki kalendarski dan kašnjenja naplati po 1% od ugovorene cijene, ali ne više od ukupno 15% od cijene koja je predviđena za cjelokupnu realizaciju ovoga ugovora u kom slučaju se ugovor raskida zbog neispunjenja.

Član 9

Izvršilac se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora izvršiti u roku od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

VI SARADNJA UGOVORNIH STRANA

Član 10

Ugovorne strane određuju svoje predstavnike, koji organizuju i koordiniraju aktivnosti Naručioca i Izvršioca i imaju ovlaštenja da odluče o pitanjima koja nastaju u toku trajanja ovog ugovora.

Predstavnici Naručioca:

U komercijalnim i profesionalnim uslovima:

Ime: Filip Aleksić, tel +382 41 231 720

Predstavnici Izvršioca:

U komercijalnim i profesionalnim uslovima:

Ime: Miljan Zorić, tel +382 20 624 846

Ugovorne strane se obavezuju da sarađuju sa predstavnicima i zaposlenima druge Ugovorne strane, a koji su određeni shodno stavu 2 ovog Člana ugovora.

Ugovorne strane obavještavaju jedna drugu uzajamno i bez odlaganja o svim informacijama, činjenicama ili okolnostima koje sprečavaju ili ometaju izvršenje ugovornih obaveza. Takvi podaci obuhvataju i promjene predstavnika ili njihovih e-mail adresa.

Ugovorne strane su saglasne da razmjenjuju korespodenciju koja se odnosi na izvršenje ovog ugovora preporučenim ili povratnim vredonosnim pošiljkama, faksom ili e-mailom, i u okviru strogo zatvorenih obezbijeđenih sistema za razmjenu podataka.

VI POVJERLJIVE INFORMACIJE

Član 11

Ugovorne strane su saglasne da svi aspekti sadržaja ovog ugovora, u toku izvršavanja ovog ugovora i dvije (2) godine nakon prestanka obavezujućeg dejstva istog, budu tretirani kao povjerljivi i da ni jedna informacija u vezi sa sadržajem Ugovora neće biti otkrivena bez prethodne pismene saglasnosti obje ugovorne strane, osim ukoliko je to potrebno za realizaciju Ugovora i informisanje korisnika.

Prije objelodanjivanja bilo kojoj trećoj strani, Ugovorne strane su u obavezi da se dogovore o prirodi, načinu, vremenu i djelokrugu takvog objelodanjivanja.

Ugovorne strane su saglasne da sve međusobno razmijenjene informacije (u daljem tekstu: Informacije) tretiraju kao povjerljive i saglasne su da ne otkriju takve Informacije ni na koji način, u cjelini ili djelimično, osim kako je predviđeno ovim članom ugovora. Druga strana neće koristiti nijednu informaciju osim u vezi sa međusobnim diskusijama i svim transakcijama koje iz tih diskusija proisteknu. Svaka strana će biti odgovorna drugoj strani u pogledu svakog neovlašćenog otkrivanja Informacija .

Bez obzira na odredbe ovog ugovora, Ugovorne strane nemaju nikakvu obavezu čuvanja povjerljivih podataka jedna prema drugoj u vezi sa podacima koji su nabrojani u tekstu koji slijedi:

- I. svaka Informacija koja je već u domenu javnosti ili je objelodanjena na način koji ne krši ovaj član ugovora
- II. svaka Informacija koju je neka treća ovlašćena strana obezbijedila Ugovornim stranama,
- III. ukoliko je strana koja je u posjedu takvih informacija u stanju da dokaže, na način koji je prihvatljiv za sve ugovorne strane, da joj je ta Informacija već bila poznata od ranije.
- IV. svaka Informacija za koju je lice u čijem je posjedu, istu obezbijedilo nezavisno od druge ugovorne strane.
- V. Informacije se mogu prenijeti državnim, pravosudnim ili regulatornim organima vlasti, ukoliko ih isti zatraže na način i pod uslovima propisanim Zakonom.

VII VIŠA SILA

Član 12

Ukoliko nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja obaveza iz ovog Ugovora, obaveze ugovornih strana miruju dok viša sila traje i nijedna ugovorna strana nema pravo na bilo kakvu naknadu zbog neizvršenja obaveze druge strane po ovom osnovu.

Ugovorna strana pogođena višom silom dužna je odmah, pismenim putem, obavijestiti drugu stranu o nestanku, kao i prestanku više sile. U slučaju trajanja više sile duže od 30 (trideset) dana, svaka ugovorna strana ima pravo da raskine Ugovor.

Ugovorne strane se ne mogu pozivati na višu silu zbog okolnosti koje su im bile poznate u momentu zaključenja Ugovora i preuzimanju ugovornih obaveza.

VIII RASKID UGOVORA

Član 13

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i zaključuje se na period od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Ugovor može biti raskinut na sledeći način:

- obostranim sporazumom Ugovornih strana, ili
- jednostrano, sa trenutnim dejstvom, kada druga strana materijalno prekrši ugovor i ne ispravi ili nije sposobna da ispravi takvo kršenje u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od dana prijema pismenog obavještenja o tome, ili
- odmah u slučaju stupanja na snagu konačnog naloga ovlašćenog državnog organa kojim se opoziva ili osporava obnavljanje licence, ili u slučaju zabrane realizacije predmetnih usluga od strane nadležnih državnih organa.

Ugovor može biti raskinut sa trenutnim dejstvom ako radnje (bilo činjenje ili nečinjenje) obezbijedene od strane Izvođača mogu dovesti do ugrožavanja poslovne reputacije Prijestonice.

IX GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 14

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti 3 (tri) dana dužim od ugovorenog roka iz člana 7 ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija treba biti izdata od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Izvršiocu garanciju.

X OSTALE ODREDBE

Član 15

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugim propisima koji su na snazi u Crnoj Gori.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Nevažnost bilo koje odredbe ovog ugovora neće uticati na važnost preostalih odredbi istog. Ugovorne strane će zamijeniti te nevažeće odredbe sa validnim odredbama koje su najbliže namjeri ugovornih strana.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po dva (2) primjerka za svaku od ugovornih strana, a ostala dva primjerka za potrebe ovjere.

**NARUČILAC**
PRIJESTONICA CETINJE
Gradonačelnik
Aleksandar Bogdanović



IZVRŠILAC
„GEO-SISTEM“ D.O.O. PODGORICA
Izvršni direktor
Miljan Zorić



Potvrđuje se da je ovaj prepis istovjetan sa njegovim izvornikom sa njegovim ovjerenim, prostim prepisom - fotokopijom, koji je napisan plavom mašinom, olovkom a koja se sastoji od _____ listova.

Izvor: isprava - ovjeren prepis - fotokopija izdati se kod _____
Stezba za zajedničke posle Cetinje
Taj se za ovjeru u iznosu od 6,- eura naplaćena je i _____

Ov. br. 3502 / 2013 g.
PRIJESTONICA CETINJE
Dan: 15.10.13

